



# basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

TLHAKOLE/MOPITLWE 2011

MADUO: 80

NAKO: 2 diura

Pampiri e, e na le ditsebe di le 7 .

**DITAELO**

1. Pampiri e, e arogantswe ka DIKAROLO di le THARO e leng A, B le C.
 

KAROLO YA A: Tlhamo (40)

KAROLO YA B: Ditlhangwa tse dileele tsa tirisano gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (20)

KAROLO YA C: Ditlhangwa tse dikhutshwane tsa tirisano/tshupetso/tshedimosetso/pono/gammogo le ditlhangwa tse di dirisang mekgwa e e farologaneng ya tlhaeletsano. (20)
2. Baithuti ba tshwanetse go araba potso e le NNGWE go tswa mo karolong nngwe le nngwe.
3. Kwala ka puo e o tthatlhojwang ka yona.
4. Karolo NNGWE le NNGWE e simololwe mo tsebeng e NTŠHWA.
5. Dira lenaneo la thulaganyo/polane, buisa mme o siamise tiro ya gago, netefatsa gore lenaneo la thulaganyo/polane ya tlhamo le tlhagelele pele ga tlhamo.
6. Thala mola morago ga polane.
7. Dirisa nako jaana
 

60 METSOTSO KAROLO YA A  
30 METSOTSO KAROLO YA B  
30 METSOTSO KAROLO YA C
8. Dipalo di tsamaelane le dipotso.
9. Naya tlhamo ya setshwantsho setlhogo.
10. Kwala sentle ka mokwalo o o buisegang.

**KAROLO YA A: TLHAMO****POTSO 1**

Kwala tlhamo ya boleele jwa mafoko a a ka nnang 200 – 250 ka ga NNGWE fela ya ditlhogo tse di latelang kgotsa ditshwantsho tse di neilweng. Fa o dirisa setshwantsho go kwala tlhamo, se neele setlhogo se se maleba. O se ka wa lebala go thala letlhomeso/lenaneopaakanyo pele o kwala.

- 1.1 Setshwantsho se, se go gopotsa monate wa nako eo. Kwala tlhamo ka ditiragalo tsotlhe.



(INTERNET)

**[40]****KGOTSA**


- 1.2 Moporesitente Mandela, o senatla.

**[40]****KGOTSA**

- 1.3 Kwala tlhamo e e felelang ka mafoko "... Ke ne ke na le nnake fa se, se diragala".

**[40]****KGOTSA**

- 1.4 Leba setshwantsho se se latelang se, ka ga dikolo tse di tsenelang ka fa tlase ga ditlhare. Ntsha maikutlo a gago ka ga tsona.



[Monate wa Setswana, DS Matjila le ba bangwe]

[40]


**KGOTSA**

- 1.5 Mananeo mangwe a thelebišene a thusa bana go tlhopha ditiro/*dicareer* tse ba di ratang.

[40]

**KGOTSA**

1.6 Leba setshwantsho se se fa tlase, mme o kwale gore o ka thusa jang batho ba ba tlhokang tiro.



[Mahube, SN Mokgoatšana le ba bangwe]

[40]

**KGOTSA**

1.7 Mo letsatsing la Sateretaga!

[40]

**KGOTSA**

1.8 Setshwantsho se se latelang se ka ga mmimo. Kwala tlhamo ka mofuta wa mmimo o o o ratang.



[Monate wa Setswana, DS Matjila le ba bangwe]

[40]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 40**

**KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO****POTSO 2**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong ya B. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 80 – 100.

- 2.1 Kwalela tsala ya gago **lekwalo la botsalano** o mo tseele kgang ka baeng ba ba neng ba etetse lefelo la ga lona. [20]

**KGOTSA**

- 2.2 Baagi ba motse o o gaufi le lona ba na le bothata jwa tlhokego ya metsi. Kwalela rratoropo **pegelo** o mo kope go siamisa bothata jo. [20]

**KGOTSA**

- 2.3 Tiriso ya diritibatsi kwa sekolong se se gaufi le sa lona e ile kwa tlase. Kwalela molaodimogolo wa sepodisi sa kgaolo ya lona **lekwalo la semmuso** o mo leboge ka tiro e ntle e ba e dirileng. [20]

**KGOTSA**

- 2.4 Motsadi wa tsala ya gago o bone kotsi ya sejanaga, mme a tlhokafala. Mo kwalele **lekwalo** o mo gomotse. [20]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 20**

**KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO****POTSO 3**

Araba potso e le NNGWE fela mo karolong ya C. Karabo e nne boleele jwa mafoko a a ka nnang 60 – 80.

- 3.1 Thala **phousetara** e mo go yona o lemosang babuisi ka go phatlalala ga bolwetse jwa Lebolelamading. (HIV/AIDS) [20]

**KGOTSA**

- 3.2 O laetswe ke motsadi go apaya nama. Kwala **ditaelo/instructions** tsotlhe tse o tshwanetseng go di latela fa o simolola go apaya. Simolola ka go kwala dilo tsotlhe tse o tla di dirisang. [20]

**KGOTSA**

- 3.3 O tshwara dingwaga di le someamabedi le bongwe. Kwalela tsala ya gago **karata ya taletso** o mo laletse go tla moletlong. [20]

**PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 20**  
**PALOGOTLHE: 80**